

GLAVNI GRAD PODGORICA

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke po pozivu br. 09/25 od 12.11.2025. godine (ESJN: #102213)

Mjesto: Podgorica, 27.11.2025. godine

Broj: 24-426/25-896/4

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 94 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, postupajući po zahtjevu zainteresovanog lica za izmjenu tenderske dokumentacije broj: 09/25 od 12.11.2025. godine (ESJN: #102213) za nabavku robe - nabavka radne odjeće i obuće za potrebe organizacionih jedinica Glavnog grada Podgorica, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke obavještava zainteresovano lice **da će izvršiti izmjenu tenderske dokumentacije** u predloženom dijelu na sledeće pitanje:

Pitanje 1: Partija 7.

Radna odjeća za potrebe JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

Radni kombinezon za građevince - I klasa, šta znači riječ "I klasa" nepoznato je da se radna odjeća konkretno kombinezoni radni klasifikuju po klasama i nije nam poznato šta tačno znači i o kakvom kombinezonu je riječ. Neophodno je izbrisati riječ I KLASA iz tenderske dokumentacije. Takođe vam se obraćamo sa zahtjevom za izmjenu tenderske dokumentacije koja se odnosi na rok izvršenja ugovora koji je definisan minimum 15 dana a maksimalno 30 dana. Kako će termin za isporuku opreme kaja je predmet nabavke pasti u drugoj polovini Decembra ili eventualno u prvoj polovini Januara kada predstoje novogodišnji i vjerski praznici Božić gdje firme i proizvodnje ne rade u tim danima, pa nijedan ponuđač ne može da ispoštuje tražene rokove isporuke koji su definisani u tenderu. A imajući u vidu da se za pojedine partije uzimaju mjere te da dio opreme- odjeće neće biti u standardnim konfekcijskim brojevima nego će se te uniforme morati proizvoditi namjenski po mjerama što iziskuje dodatno vrijeme proizvodnje uniformi. Shodno tome molimo Vas da rok za izvršenje ugovora produžite dodatno za još najmanje 15 dana u odnosu na već traženo čime bi omogućili realne uslove za isporuku opreme

Pitanje 2: Partija 6. HTZ Oprema za potrebe JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci

stavka 1,4,5,6,7,8,9,10,17,18,22 i 23. Za navedene stavke odnosno proizvode pod ovim stavkama su određeni standardi koje isti treba da ispunjavaju. Kako je veći dio proizvoda sertifikovana u zemljama okruženja i isti imaju prefiks zemlje (SRPS, MEST, BAS) neophodno je da pored svih standarda dodate i riječ ili ekvivalenta kako bi ponuđeni proizvodi koju su sertifikovani u ovim zemljama imali važeće sertifikate i nebi bili odbačeni kao neispravni u ovom postupku. Partija 6. stavka 5. u opisu je navedeno da su rukavice pojačanje u predjelu palca i INDEX. ovaj termin je nepoznat za rukavice te smatramo da je potrebno da ga uklonite iz opisa i ukoliko ima još neko dodatno pojačanje osim na palcu da to opišete na razumljiv način.

Pitanje 3: Partija 5. Radna odjeća i obuća za potrebe JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju stavka 3 i 4. navedeno je da klompa mora da ima standard SRC- ova oznaka ne predstavlja standard već karakteristike đona na protivkliznost, dok standard može da bude EN ISO 20347 ili ekvivalent sa stepenom zaštite SRC - Molimo za izmjenu u ovom dijelu.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dejan Grujić



potpis

Članica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Marijana Vučeraković



potpis

Članica komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Dragana Dragaš



potpis